Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

Босна и Херцеговина
Федерација Босне и Херцеговине
КАНТОН САРАЈЕВО
Министарство комуналне привреде, инфраструктуре, просторног уређења, грађења и заштите околиша

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Ministry of Communal Economy, Infrastructure, Physical Planning, Construction and Environmental Protection

15
102
PB 115

Broj: 05/03-04-46892-36/23
Sarajevo, 09.01.2025. godine

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
n/r Elvedin Okerić, predsjedavajući

PREDMET: Dostava odgovora na zastupničku incijativu - zastupnica Sanele Klarić

Zastupnica Sanela Klarić na 16. radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 10.06.2024. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članovom 213. *Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 41/12 - Drugi Novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20, 14/20, 16/22),*, uputila je zastupničku incijativu, kako slijedi:
„...da se projekti rekonstrukcije fasada na objektima koji su zaštićeni kao kulturno-historijsko naslijeđe KS tretiraju dodatno i kroz mjere energetske efikasnosti i zelenog certificiranja prema najnovijim i najboljim praksama u EU.“

ODGOVOR:

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštita okoliša je u prethodnim godinama provodilo mjere energijske efikasnosti na javnim objektima, među kojima se našlo i nekoliko objekata, valoriziranih od strane Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Kantona Sarajevo kao objekti sa značajnim arhitektonskim, historijskim i ambijentalnim vrijednostima. Postupak energijske obnove objekata započinjao je izradom detaljnih energetskih audita, određivanje mjera energijske efikasnosti i izradom projektne dokumentacije, a sve uz aktivnu saradnju sa Zavodom.

Obzirom da, sve mjere energijske efikasnosti nisu primjenjive na svim objektima koje imaju status kulturnog dobra, te da se primjenjuju samo mjere koje nemaju uticaj na vrijednosti objekta na temelju kojih je utvrđeno svojstvo kulturnog dobra, za ove objekte je zatraženo mišljenje Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, kojim su definisane vrste radova koji se mogu izvoditi na predmetnim objektima.

Ministarstvo podržava podnesenu incijativu, kao i uvođenje dobrih praksi, uz poštivanje svih propisa koji regulišu zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa i energetsku efikasnost.

S poštovanjem,

PO OVLAŠTENJU MINISTRA
SEKRETAR MINISTARSTVA
[redacted]
Vildana Smajović

Dostaviti:
- Naslov
- Stručna služba Vlade Kantona Sarajevo
- Služba za skupštinske poslove
- Koordinator za izradu zastupničkih pitanja
- Evidencija
- a/a

Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 562-086, Fax:+ 387 (0) 33 562-177
Web: http://mkipgo.ks.gov.ba,
E-mail: mkipgo@mkipgo.ks.gov.ba